

t32_dilworth

(TMVHQXxsDm4tUB4cDRomZtHCXw8rcuyWV3y)

October 27, 2020

Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r3_waybel_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow & (\forall X1.((v4_yellow_0 X1 X0) \wedge \\ & (m1_yellow_0 X1 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4. \\ & (m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow (\forall X5.(m1_subset_1 X5 \\ & (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow (((X4 = X2) \wedge ((X5 = X3) \wedge ((r1_orders_2 X0 X2 X3) \wedge \\ & (X4 \in u1_struct_0 X1)))) \Rightarrow (r1_orders_2 X1 X4 X5)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow & (\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 \\ & X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r3_waybel_4 X0 X1 X2) \Leftrightarrow ((X2 \in X1) \wedge (\forall X3. \\ & (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg(X3 \in X1) \wedge (r2_orders_2 X0 \\ & X2 X3)))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((X0 \in X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X2))) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X2) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 X1)) \Leftrightarrow (r1_tarski X0 X1) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_yellow_0 X1 X0) \Rightarrow (l1_orders_2 X1)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((l1_orders_2 X0)\wedge(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))))\Rightarrow((v1_orders_2 (k5_yellow_0 X0 X1))\wedge((v4_yellow_0 (k5_yellow_0 X0 X1) X0)\wedge(m1_yellow_0 (k5_yellow_0 X0 X1) X0))) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_orders_2 X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow((r2_orders_2 X0 X1 X2)\Leftrightarrow((r1_orders_2 X0 X1 X2)\wedge(X1\neq X2)))))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(r1_tarski X0 X1)\Leftrightarrow(\forall X2.(X2 \in X0)\Rightarrow (X2 \in X1)) \quad (8)$$

Theorem 1

$$\forall X0.(l1_orders_2 X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))\Rightarrow(\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 (k5_yellow_0 X0 X1))))\Rightarrow(\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 (k5_yellow_0 X0 X1)))\Rightarrow(\forall X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(((X3 = X4)\wedge(r3_waybel_4 (k5_yellow_0 X0 X1) X2 X3))\Rightarrow(r3_waybel_4 X0 X2 X4)))))))$$